



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

**TENDERSKA DOKUMENTACIJA – I DIO**

**POZIV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE  
OBAVJEŠTENJA O NABAVCI**

**„Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta“**

**Sarajevo, august 2018. godine**



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

## SADRŽAJ

OPŠTI PODACI .....	3
1. Podaci o ugovornom organu .....	3
2. Podaci o osobi zaduženoj za kontakt .....	3
3. Podaci o osobi zaduženoj za tehnički dio TD.....	3
4. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa.....	4
5. Redni broj nabavke.....	4
6. Podaci o postupku javne nabavke .....	4
PODACI O PREDMETU NABAVKE .....	4
7. Opis predmeta nabavke .....	4
8. Podjela na lotove.....	17
USLOVI ZA KVALIFIKACIJU .....	17
9. Uslovi za kvalifikaciju .....	17
10. Ostali uslovi za kvalifikaciju .....	22
11. Ostala zahtjevana dokumentacija.....	27
PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE.....	27
12. Sadržaj zahtjeva za učešće i način pripreme zahtjeva za učešće .....	27
13. Način dostavljanja zahtjeva za učešće.....	31
14. Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće.....	32
15. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja .....	32
OSTALI PODACI .....	33
16. Rok za donošenje odluke o rezultatu pretkvalifikacije.....	33
DODATNE INFORMACIJE .....	33
17. Trošak zahtjeva za učešće .....	33
18. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije.....	33
19. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata.....	34
20. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće .....	34
21. Pouka o pravnom lijeku.....	35
PRILOZI .....	35



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

## OPŠTI PODACI

Broj nabavke: PP 88/18-P

### 1. Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ	KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
Adresa:	Jaroslava Černija br. 8
Identifikacijski broj	4200151950004
Broj bankovnog računa	1601040000035670 „Vakufska banka“ d.d. Sarajevo
Detaljna adresa za korespondenciju	Terezije br. 38, Sarajevo
Telefon	033 237 – 655
Faks:	033 200 – 313
E-mail	sabinas@viksa.ba
Web stranica	<a href="http://www.viksa.ba">www.viksa.ba</a>

### 2. Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba	Amel Kadrić
Telefon	033/200 – 313
Faks:	033/200 – 313
E-mail	<a href="mailto:amelk@viksa.ba">amelk@viksa.ba</a>

### 3. Podaci o osobi zaduženoj za tehnički dio TD

Kontakt osoba	Aida Pendek ,dipl.ing.grad. Lejla Drnda, dipl.ing.grad.
Telefon	033/655-733
Faks:	033/200 – 313
E-mail	<a href="mailto:aidap@viksa.ba">aidap@viksa.ba</a> <a href="mailto:lejlad@viksa.ba">lejlad@viksa.ba</a>



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

#### **4. Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa**

Nema privrednih subjekata sa kojima ugovorni organ ne može zaključivati ugovore na osnovu člana 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

#### **5. Redni broj nabavke**

Broj nabavke: PP 88/18-P

Predmetna nabavka je planirana u izmjeni Plana nabavki za 2018 godinu pod rednim brojem 20.

Prethodno informacijsko obavještenje nije objavljeno.

#### **6. Podaci o postupku javne nabavke**

- a. Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
- b. Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV): 400.000,00 KM
- c. Predviđa se zaključivanje Ugovora o javnoj nabavci na period od 12 mjeseci
- d. -Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena

#### **PODACI O PREDMETU NABAVKE**

#### **7. Opis predmeta nabavke**

Predmet ovog postupka je nabavka radova: "**Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašino mosta "**

Opis predmeta nabavke:

### **1. TEHNIČKI IZVJEŠTAJ**

#### **1.1. UVOD**

Na osnovu zahtjeva Tehničke službe vodovoda, potrebno je uraditi glavni projekat prolaska potisnog cjevovoda DN 700 ispod korita r. Željeznice, nizvodno od Rustempašino mosta na Ilidži. Ove radnje se provode u sklopu aktivnosti na smanjenju gubitaka u zoni vodosnabdijevanja na području Kantona Sarajevo.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

**Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo**

Postojeći potisni cjevovod DN 600, čija se rekonstrukcija ovim projektom predviđa, trenutno je pričvršćen o konstrukciju mosta koja je u jako lošem stanju. Na nekim mjestima na sloju betona podužnog nosača mosta je otpao, armatura na tim mjestima je zahrdala, a primjećena su i druga oštećenja nosive konstrukcije. Osim toga, i sam cjevovod preko mosta je takođe u lošem stanju, tako da je hitno potrebno preduzeti mjere na rekonstrukciji istog.

Projekat će se raditi prema zahtjevima i upustvima Tehničke službe pogona Vodovod, a materijal cjevovoda je “DUCTILE IRON”, s tim da su za slučaj potrebe predviđeni fazonski komadi ((flanše i zavojnice) radioničke izrade od čelika).

## 1.2. PROJEKTNO RJEŠENJE

Prema prijedlogu Tehničke službe vodovoda, a na osnovu pregleda postojećih podloga (katastar podzemnih instalacija), uvida u katastar vodovodne mreže u Tehničkoj službi vodovoda, kao i obilaska terena, odabrana je trasa projektovanog cjevovoda koja prolazi ispod korita rijeke Željeznice, kao varijanta rekonstrukcije dok je u funkciji postojeći cjevovod preko mosta.

Pošto se napušta trasa postojećeg potisnog cjevovoda DN 600 (koji je pričvršćen o konstrukciju mosta) zbog komplikovane tehnologije rada uz postojeći cjevovod u funkciji, kao i lošeg stanja konstrukcije mosta, trasa projektovanog potisnog cjevovoda DN 700 je predviđena dijelom ispod dna korita r. Željeznice. Novoprojektovani potisni cjevovod DN 700 se planira vezati u postojećem šahtu u tački T<sub>1</sub> (Č<sub>1</sub>) na postojeći liveno-željezni cjevovod DN 700 (iz ulice Lužanski put), a u T<sub>16</sub> (Č<sub>5</sub>) na postojeći liveno-željezni cjevovod DN 700 (iz ulice Rustempašina).

Trasa projektovanog cjevovoda DN 700 je dužine cca 188.00 m’.

U prosjeku je isprojektovan nadsloj iznad cjevovoda DN 700 od cca 150 cm.

Projektovani cjevovod se na postojeću mrežu veže dovoljnim brojem fazonskih komada, a veze su riješene u pomenutim čvorovima Č<sub>1</sub> i Č<sub>5</sub>.

U najnižoj tački novoprojektovanog potisa predviđeno je pražnjenje cjevovoda, tačka T<sub>8</sub> (Č<sub>3</sub>), pri čemu je neophodna upotreba pumpi za eliminisanje vode iz šahta; a u tačkama T<sub>4</sub> (Č<sub>2</sub>) i T<sub>14</sub> (Č<sub>4</sub>) su predviđeni šahtovi sa automatskim usisno-odzračnim ventilima. U tački T<sub>16</sub> (Č<sub>5</sub>) je predviđen sekcioni zatvarač.

Na dijelu trase ispod dna korita r. Željeznice predviđeno je izvođenje AB zaštitne konstrukcije cjevovoda prema datim priložima u projektu.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

**Pošto se radi o rekonstrukciji potisnog cjevovoda, potrebno je obezbjediti funkcionisanje sistema i za vrijeme izvođenja radova, odnosno potrebno je da postojeći cjevovod „živi“ do završetka radova. Tek onda se dovod vode postojećim potezom prekida, trebaju se izvršiti prespajanja i priključenja na postojeći cjevovod, a cjevovod na potezu koji se rekonstruiše treba da se blindira ili demontira. Sve ovo treba da u najmanjoj mogućoj mjeri remeti normalno vodosnabdijevanje dok traju radovi.**

Prilikom polaganja cjevovoda ispod korita r. Željeznice, radove izvoditi pri najnižem vodostaju.

Treba naglasiti da je korito (minor i major) r. Željeznice regulisano, pa je prilikom završetka izvođenja radova neophodno obale minor i major korita, te dna korita dovesti u prvobitno stanje. Osim toga neophodni su i značajni pripremni i prethodni radovi na raščišćavanju planirane novoprojektovanog potisa od postojećih objekata (privremeno ili stalno), rastinja i drveća, uklanjanja betonskih ploča i stepenica sa platoa, te obezbjeđenje pristupnog puta i rampe niz kosinu obala korita radi pristupa mehanizaciji tokom izvođenja radova. Nakon završetka radova i sve na ovaj način izvršene zahvate treba vratiti u prvobitno stanje.

Prije početka radova na izvođenju projektovanog vodovoda, potrebno je obilježavanje svih drugih postojećih instalacija, pogotovu onih koje nisu uvedene u katastar podzemnih instalacija. Obilježavanje vršiti u prisustvu vlasnika instalacija, a isto je potrebno obaviti kako bi se izbjeglo njihovo oštećenje i poduzele mjere zaštite u fazi izvođenja radova.

### **1.3. IZVOĐENJE RADOVA**

Sve radove predviđene ovim projektom izvoditi prema važećim tehničkim propisima, koji su propisani kod izgradnje gradskog vodovodnog sistema, opisanim radovima u ovom izvještaju i predmjerom radova, kao i priloženim nacrtima. Opis pojedinih vrsta radova dat je u nastavku teksta.

Potisni cjevovod DN 700 je veoma značajan pravac za dopremu vode sa izvorišta “Bačevo” do rezervoara I PS “Alipašin most”, pri čemu se obezbjeđuju veće količine vode neophodne za vodosnabdijevanje grada Sarajeva. Iz tih razloga prilikom izvođenja radova potrebno je radove izvesti u što kraćem vremenskom roku, tj. spojeve rekonstruisanog dijela potisa sa postojećim izvesti u rekordnom vremenu i na taj način omogućiti minimalan zastoj u dopremi vode, a time i u vodosnabdijevanju. To će iziskivati visok stepen organizacije i dobru koordinaciju i saradnju odabranog izvođača sa svim nadležnim službama KJKP “ViK”.

Predviđeno je izvođenje AB zaštitne konstrukcije cjevovoda na dijelu trase ispod rijeke Željeznice, u periodu najnižeg vodostaja u vodotoku, kako bi se što efikasnije spriječilo



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

№P 88/18-P

prodiranje vode u građevinsku jamu. Način osiguranja građevinske jame i tehnologija izvođenja se prepušta izvođaču radova, što će ovisiti od raspoložive mehanizacije istog.

**Prilikom izvođenja radova, izvođač može trasu cjevovoda prilagođavati shodno uslovima na terenu, što podrazumjeva njeno situativno pomjeranje do 50 cm lijevo ili desno u odnosu na projektovanu trasu, a sve u dogovoru i uz saglasnost imenovanog nadzornog organa.**

**Budući da će se radovi na izvođenju vodovoda odvijati u otežanim uslovima (relativno frekventan drumski saobraćaj, na dijelovima trase rad u koritu rijeke Željeznice i sl.) izvođač radova se mora pridržavati svih važećih tehničkih propisa i normativa. Naročito voditi računa o sigurnosti objekata, radnika i prolaznika.**

### **1.3.1. Zemljani radovi**

Usvojena prosječna dubina rova, iskopa zemlje za polaganje cjevovoda je cca 2.30 m, širina je 1.40 m za DN 700. Zemljani radovi (dubina rova) su računati od postojećeg terena.

Iskop rova vršiti mašinski i ručno, a **oko evidentiranih podzemnih instalacija obavezno ručno, maksimalno pažljivo**, uz adekvatno osiguranje rova. Iskopani materijal utovariti u vozilo za odvoz istog na odgovarajuću deponiju. Za vrijeme rada rov zaštititi od površinskih voda i voda rijeke Željeznice. Poprečni presjeci rova dati su u prilogima.

Dno rova isplanirati i ugraditi sloj pijeska debljine 10 cm. Nakon polaganja cjevovoda, na dionici koja vodi saobraćajnicom, pored cijevi i do 30 cm iznad same cijevi rov zatrpati slojem pijeska-šljunka; a ostali nadsloj zatrpati "tamponom" (potpuna zamjena materijala), a prema odluci o prokopima javnih površina. Na ovako pripremljenu podlogu položiti kolovoznu konstrukciju prema postojećem stanju. Višak iskopanog materijala odvesti na deponiju koju će izabrati izvođač uz saglasnost nadzornog organa.

### **1.3.2. Montažni radovi**

Projektovani cjevovod je predviđen od "DUCTILE IRON"-a cijevi profila DN 700; sa "STANDARD" i „ZAKLJUČANIM" spojem, a usvojene armature su, takođe od "DUCTILE IRON"-a za radni pritisak 10 bara.

Projektovani zatvarači su ovalni. Raspored i broj je dat prema potrebama funkcionisanja sistema.

Na mjestima koje diktira izgled i konfiguracija planirane trase izvesti automatske usisno-odzračne ventile DN 150 sa dvije kugle u šahtu, te muljni ispust – takođe u šahtu. U istim predvidjeti i pored pomenutih i sve ostale potrebne fazonske komade za osiguranje dobre manipulacije i upravljanja sistemom.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Transport, raznošenje duž rova, spuštanje u rov cijevi i armatura mora se vršiti veoma pažljivo. Cijev mora cijelom svojom površinom nalijegati na dno rova i ne smije se oslanjati na izbočeni komad kamena ili neki drugi čvrsti predmet radi obezbjeđenja od pucanja.

Spajanje se vrši prema upustvima proizvođača cijevi, a spojevi fazonskih komada na flanšama vrši se dodavanjem gumenih zaptivača i pritezanjem odgovarajućim zavrtnjima. Voditi računa da se pri nabavci cijevi, fazonskih komada nabavi i sav potreban spojni materijal.

#### **NAPOMENA:**

**Budući da vezivanje novoprojektovanog cjevovoda sa postojećim radi KJKP "ViK" Sarajevo (zakonska obaveza), neophodno je da Izvođač radova u svoju ponudu uključi i cijenu koštanja ovih radova (Montažni radovi-tačka 5.9.).**

#### **1.3.3. Tesarski radovi**

Razupiranje rova je predviđeno po cijeloj dužini 0.5 m od dna, a 0.2 m iznad ivice rova da bi se spriječilo eventualno vraćanje iskopanog materijala u rov. Način razupiranja, dimenzije i raspored razupora odrediti će se na licu mjesta u dogovoru sa nadzornim organom.

#### **1.3.4. Hidrauličko testiranje cjevovoda**

Novopoloženi cjevovod treba da se podvrgne hidrauličkom testu u skladu sa DIN 19630, DIN 4279 i ISO 2531, a pri svemu vodeći računa o specifičnosti trase, te mjesta i načina izvođenja cjevovoda. na način kako je to dole određeno.

Prilikom izvođenja tlačne probe obavezno je obezbjediti prisustvo predstavnika K.J.K.P. "ViK", a rezultati tlačne probe moraju se evidentirati u izvještaju, potpisanm od izvođača i investitora, sve u skladu sa ISO 2531.

1. Ispituje se cijela dionica
2. Prije punjenja cjevovod treba da je na krajevima i krivinama ankerisan protiv sila od unutrašnjeg pritiska. Cjevovod mora biti zatrpan sa najmanje 100 cm visine zemlje, a spojevi pri tome moraju biti vidljivi.
3. Cjevovod se mora puniti pitkom vodom, i to od najniže tačke kako bi se vršila kontinuirana evakuacija zraka iz cjevovoda, preko zračnjaka na najvišoj tački i na kraju cjevovoda.
4. Manometar mora biti opremljen sa područjem očitavanja od 0.1 bara promjene pritiska i za svaku ispitnu dionicu nov - neupotrebljavan.





KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

5. Provođenje tlačne probe provesti po tzv. normalnom postupku, koji se sastoji od:

3.5.1 PRETPROBA

3.5.2 ISPITIVANJE PADA PRITISKA - PROBA

3.5.3 GLAVNA PROBA

3.5.1 Pretproba se sastoji od punjenja ispitne dionice. Količina vode sa vremenom punjenja ne smije da prelazi  $Q = 8 \text{ l/s}$ , kako bi se postepeno izvršilo evakuiranje zraka i upijanje vode u cementnu košuljicu cijevi.

3.5.2 Proba se sastoji od toga da se cjevovod u periodu od 24 sata postepeno izloži radnom pritisku, sa eventualnim dopunjavanjem.

3.5.3 Glavna proba se vrši nakon uspješno okončane probe i pritisak se postepeno diže sa radnog na probni pritisak, i na ovom (probnom) pritisku zadržava se 6 sati.

#### **1.3.5. Dezinfekcija cjevovoda**

Dezinfekcija cjevovoda, koja se vrši nakon izvršenih svih radova, odnosno tlačne probe, vrši se prema uputstvima o sanitarno - tehničkim uslovima polaganja, ispitivanja i dezinfekcije cjevovoda.

Novopoloženi cjevovod vezati za postojeći vodovodni sistem tek po dogovoru sa Službom sanitarno - tehničke kontrole i Distribucije.

Sve ove radove provesti uz prisustvo predstavnika K.J.K.P. “ViK”-a.

#### **1.4. PODLOGE KORIŠTENE ZA PROJEKTOVANJE**

- Situacija sa katastrom vodovodnih instalacija, tehnička služba “ViK”-a;
- Situacija sa katastrom podzemnih instalacija, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo;
- Arhiva Projektnog biroa.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

## **TEHNIČKI USLOVI ZA VODOVODNE CIJEVI**

### **TEHNIČKI USLOVI**

- Ductile iron cijevi za pitku vodu u skladu sa standardima EN 545, ISO 2531, klase cijevi C40, C30 i C25
- Spoj cijevi tipa STANDARD, sa brtvenim prstenom prema EN 681.1, ISO 4633, koji su dio isporuke, ili prema zahtjevu ZAKLJUČANI SPOJ, a koji se moraju uključiti u ponudu
- Spojevi moraju da odgovaraju pritisku cijevi prema specifikaciji
- Za sve profile cijevi vanjska zaštita je ZnAl debljine 400 g/m<sup>2</sup> (odnos legure 85:15%) prekriven epoxy prahom ili Biozinalium u skladu sa EN 545, i unutrašnjom zaštitom od cementnog maltera prema DIN EN 545, uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662

### **Opšta napomena:**

- Unutrašnja i vanjska površina isporučenih cijevi mora biti u skladu sa standardom EN 545, a materijal mora da izdrži procedure bušenja i rezanja
- Materijali sa oštećenjima moraju se isključiti iz isporuke, bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu, neće biti prihvaćena
- Materijal isporučen sa greškom će biti vraćen

### **Ponudač je obavezan dostaviti:**

- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**
- potvrdu o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene vodovodne cijevi (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01),
- potvrdu o ispitivanju izdatu od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1,



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi u skladu sa normom EN 545 kojom se potvrđuje kvalitet vanjske obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA–Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi leguru cinka i aluminijska (85% - 15%) debljine 400 g/m<sup>2</sup>,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve a sve prema EN 681.1, ISO 4633,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve isključivo za pitku vodu, prema Europskoj direktivi 98/83/CE,

Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevano uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.

Poželjno je da ponuđači prilikom pripreme ponude obrate pažnju da Atesti i certifikati budu složeni na način da imaju kontinuitet i slijed i da kvalitet štampe – kopija jasno vidljiva.

## **TEHNIČKI USLOVI ZA VODOVODNE ARMATURE ZA MREŽU**

### **TEHNIČKI USLOVI ZA ZATVARAČE**

- armature od nodularnog liva (ductile iron) GJS – 400/500 (GGG- 40/50) prema standardu EN 1074 - 1 i 2,
- ugradbena dužina armature u skladu sa EN 558 – F 15, a prema specifikaciji.
- prirubnice prema standardu EN 1092-2,



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

- poklopac i kućište od nodularnog liva po EN 1563 (GJS – 400/500 - GGG- 40/50 po DIN 1693),
- iznutra zaštićeno epoxy slojem prema DIN 3476,
- izvana zaštićeno epoxy slojem prema DIN 30677-T2 (debljina zaštitnog sloja minimalno 250 µm), uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa GSK RAL-GZ 662,
- unutra i vani zaštićeno epoxy- prahom GSK, debljine minimalno 250 mikrona, po DIN 30677 – T2, uz poštovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL –GZ 662.
- klin od daktilnog željeza po EN 1563 (GJS – 400/500 - GGG- 40/50 po DIN 1693), iznutra zaštićen od korozije, a izvana vulkaniziran EPDM elastomer odobren u skladu sa KTW i DVGW W 270.
- vreteno od plemenitog čelika (najniža vrijednost materijala 1.4021-X 20 Cr 13),
- protok bez otpora - slobodan.
- zaptivanje između vretena i kućišta postignuta preko višestrukih O - prstenova kao i dodatnog naliježućeg prstena. Prostor vretena zaštićen od prodora vode i prljavštine preko otirućeg prstena. O prstenovi u području prolaza vretena sa svih strana utegnuti u materijal otporan na koroziju (po DIN 3547 –T1).
- obezbjediti lagano otvaranje i zatvaranje,
- nabavka uključuje i spojni materijal (zaptivne brtve prema standardu EN 681.1, dihtunzi prema standardu EN 1514-1 /brtve i dihtunzi odobreni u skladu sa KTW i DVGW W 270/, vijci i navrtke od čelika minimalne čvrstoće 8.8, pocinčani za podzemnu ugradnju prema standardu ISO 898-1:2013).

#### Ugradbene garniture:

- operativno vreteno od punog materijala - čelika, zaštićeno od korozije
- spojni rukavac od čelika GGG-50 zaštićena od korozije,
- kvadratna kapa vretena od čeličnog liva GGG – 50 zaštićen od korozije,
- zaštitne cijevi, donji rukavac i poklopac od PE, zaštićena od prodora prljavštine i vode.
- zaštita od izvlačenja.

#### Ulične kape:

- ulične kape prema DIN 4055 , DIN 4056, DIN 4057
- kućište sivi liv GG 20 iznutra i izvana presvučen bitumenskim lakom,
- poklopac isključivo od sivog liva GG 20, presvučen bitumenskim lakom.
- čivija za pozicioniranje od nehrđajućeg čelika
- uz kapu isporučiti prsten za centriranje ugradbene garniture
- minimalna ispitna sila za poklopac 200 KN, za kućišta 400 KN.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

### **Opšta napomena:**

- Materijal isporučen s greškom će biti vraćen.
- Materijal sa oštećenjima mora se isključiti iz isporuke. Bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu neće biti prihvaćena.
- Navesti vrstu materijala najvažnijih dijelova armatura.
- Konstrukcija armature mora obezbijediti pouzdan i dugotrajan rad. Konstrukcija mora odgovarati uslovima pritiska, temperature i kvaliteta vode za piće.
- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**

Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevane uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.

Poželjno je da ponuđači prilikom pripreme ponude obrate pažnju da Atesti i certifikati budu složeni na način da imaju kontinuitet i slijed i da kvalitet štampe – kopija jasno vidljiva.

## **TEHNIČKI USLOVI ZA FAZONSKE KOMADE ZA VODOVODNU MREŽU**

### **TEHNIČKI USLOVI**

- fazonski komadi ductile iron GJS – 400/500 (GGG- 40/50) prema standardu EN 545
- zaštita: izunutra zaštićeno cement malterom prema DIN EN 545 ili epoxy slojem prema DIN 3476



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

- izvana zaštita epoxy slojem prema DIN 14901:2014 (debljina zaštitnog sloja minimalno 250 µm), uz poštivanje kvalitativnih i ispitnih regulativa GSK RAL - GZ 662
- spoj tipa TYTON ili STANDARD prema EN 545, ili prema zahtjevu ZAKLJUČANI spoj, a koji se moraju uključiti u ponudu
- priрубnice prema standardu EN 1092-2
- spojevi moraju da odgovaraju pritisku fazonskih komada prema specifikaciji
- nabavka uključuje i spojni materijal (zaptivne brtve prema standardu EN 681.1, dihtunzi prema standardu EN 1514-1, vijci i navrtke od čelika minimalne čvrstoće 8.8, pocinčani za podzemnu ugradnju prema standardu ISO 898-1).

#### **Opšta napomena:**

- svaki fazonski komad mora da ima odliven znak proizvođača, materijala, nazivni prečnik (DN), nazivni pritisak (PN)
- lukovi moraju imati i oznaku ugla
- materijali sa oštećenjima moraju se isključiti iz isporuke, bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu neće biti prihvaćena.
- materijal isporučen sa greškom će biti vraćen

#### **Ponudač je obavezan dostaviti:**

- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" – Montažni radovi u predmjeru radova.**
- potvrdu o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene fazonske komade (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01),
- potvrdu o ispitivanju izdatu od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1,
- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite u skladu sa normom EN 545 kojom se potvrđuje kvalitet vanjske obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Evropskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

proizvodnji nanosi epoksi zaštitu minimalno 250  $\mu\text{m}$ , uz poštivanje kvalitativnih i ispitnih regulativa GSK RAL-GZ 662,

- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju unutrašnje zaštite od epoxy sloja u skladu sa normom DIN 3476 kojom se potvrđuje kvalitet unutrašnje obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Evropskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi sloj za unutrašnju zaštitu prema DIN 3476,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Evropskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve prema EN 681.1, ISO 4633 i traženi kvalitet dihtunga a sve prema EN 1514-1,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve i dihtunga isključivo za pitku vodu, prema Evropskoj direktivi 98/83/CE,

Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura).**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevano uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.

Poželjno je da ponuđači prilikom pripreme ponude obrate pažnju da Atesti i certifikati budu složeni na način da imaju kontinuitet i slijed i da kvalitet štampe – kopija jasno vidljiva.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

## **TEHNIČKI USLOVI ZA FLEKSIBILNE (MULTIJOINT) SPOJNICE**

### **Multijoint spojnice**

- Tijelo: Daktilno lijevano željezo GGG 40
- Zaštita: RESICOAT, RAL 3003 plastična zaštita sa najmanjom debljinom zaštitnog sloja 250 mikrometara, prema GSK standardima
- Prsten za dihtovanje po DIN 3535-3
- Jednostrano spregnuta (odvojeno-neovisno pritezanje)
- Vijci i navrtke čelični zaštićeni protiv klizanja
- Držač glave vijka protuklizni (omogućava dotezanje samo sa jedne strane)
- Omogućavanje spojeva cijevi sa razlikom po prečniku do 40 mm
- Omogućavanje zakretanja cijevi sa jedne strane 8°, dvostrano 16°
- Certifikati: DVGW, OVGW ili SVGW ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima.

### **Opšte napomena:**

- Materijal isporučen s greškom će biti vraćen.
- Materijal sa oštećenjima mora se isključiti iz isporuke. Bilo kakva popravka na isporučenom proizvodu neće biti prihvaćena
- Navesti vrstu materijala najvažnijih dijelova proizvoda.
- Konstrukcija proizvoda mora obezbijediti pouzdan i dugotrajan rad. Konstrukcija mora odgovarati uslovima pritiska, temperature i kvaliteta vode za piće.
- Dostaviti tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevano uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva





KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Poželjno je da ponuđači prilikom pripreme ponude obrate pažnju da Atesti i certifikati budu složeni na način da imaju kontinuitet i slijed i da kvalitet štampe – kopija bude jasno vidljiva.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.

45231300-8 - Građevinski radovi na cjevovodu za vodu i kanalizaciju

Mjesto izvršenja radova je Rustempašina ulica ( ispod korita rijeke Željeznice), Općina Ilidža

## **8. Podjela na lotove**

Ne

## **USLOVI ZA KVALIFIKACIJU**

### **9. Uslovi za kvalifikaciju**

Kandidat je dužan da dostavi zahtjev za učešće koji treba da ispunjava slijedeće uslove:

Ugovorni organ će odbaciti ponudu ako:

- a) je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- b) je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;
- c) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registrovan;
- d) ponuđač nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Ponuđač je dužan dostaviti sljedeće dokaze:

Ponuđač, u svrhu dokaza o ispunjavanju prethodnih uslova lične sposobnosti (član 45. stav (1) Zakona), dužan je **u ponudi** dostaviti izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (Sud, Opština ili notar), u formi i na način koji propisuje Agencija za javne nabavke. Obrazac Izjave o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tač. a) do d) Zakona, propisan od strane Agencije za javne nabavke, sastavni je dio ove tenderske dokumentacije i dat je u prilogu tenderske dokumentacije (Aneks IV, Prilog 3.).

Izjava ne smije biti starija od **30 dana od dana predaje ponude**.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ukoliko u ponudi ne bude dostavljena navedena izjava, na način na koji je traženo ovom tačkom tenderske dokumentacije, ta ponuda će biti isključena iz daljnog učešća zbog neispunjavanja navedenog uslova za kvalifikaciju.

Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabavke je dužan dostaviti sljedeće dokaze u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a) uvjerenje/izvod/potvrda iz kaznene evidencije nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

NAPOMENA:

Navedeni dokument mora precizno navesti da se radi o dokazivanju da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

Potvrde koje definišu krivična djela do 5 godina ili novčane kazne kao glavne kazne neće biti prihvatljive.

b) uvjerenje/izvod/potvrda nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan ponuđač kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

c) uvjerenje/izvod/potvrda nadležnih institucija (nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini) kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze, a koje se odnose na doprinose za penziono i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

d) uvjerenje/izvod/potvrda nadležnih institucija da je ponuđač uredno izmirio dospjele obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza.

U slučaju da ponuđači imaju zaključen sporazum o reprogramu obaveza, odnosno odgođenom plaćanju, po osnovu doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, direktne i indirektno poreze, dužni su dostaviti potvrdu nadležne institucije/a, da ponuđač u predviđenoj dinamici izmiruje svoj reprogramirane obaveze. Ukoliko je ponuđač zaključio sporazum o reprogramu obaveza ili odgođenom plaćanju obaveza i izvršio samo jednu uplatu obaveza, neposredno prije dostave ponude, ne smatra se da u predviđenoj dinamici izvršavaju svoje obaveze i taj ponuđač neće biti kvalifikovan u ovom postupku javne nabavke.

Dokazi koje je dužan dostaviti izabrani ponuđač moraju potvrditi da je u momentu predaje ponude ispunjavao uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom. U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uslova je dužan dostaviti na protokol ugovornog organa na adresi Terezija br. 38, a **u roku od 7 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabavke.**

Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude /unazad tri mjeseca/ s tim da navedeni dokumenti po datumu izdavanja, mogu biti izdati i nakon dostavljanja ponude ili zahtjeva za učestvovanje, **ali pod uslovom da su u dostavljenim dokumentima navedene činjenice o stanju ponuđača na dan dostavljanja ponude ili zahtjeva za učestvovanje** (bitno je da ponuđač dostavljenim dokumentima izdatim od nadležnog organa dokaže da je istinito ono što je naveo u svojoj izjavi **na dan dostavljanja ponude ili zahtjeva za učestvovanje i da ne postoji niti jedan razlog da njegova ponuda ili zahtjev za učestvovanje budu odbačeni.**

Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svaki član grupe mora ispunjavati uslove u pogledu lične sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe.

Ugovorni organ može diskvalifikovati ponuđača iz ovog postupka javne nabavke ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan profesionalni prekršaj u posljednje tri godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveza u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima), nastanka štete (pravosnažna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ), ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog privrednog subjekta (dokazi u skladu sa postojećim propisima u Bosni i Hercegovini).



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Napomena: Ponuđač može uz Izjavu tj. uz svoju ponudu, odmah dostaviti i tražene dokaze koji su navedeni u Izjavi. Ovim se ponuđač oslobađa obaveze naknadnog dostavljanja dokaza, ako budu izabran. Dostavljeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana predaje ponude.

### **9.1. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

#### **9.1 Ekonomska i finansijska sposobnost**

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja ekonomske i finansijske sposobnosti ispuniti sljedeće minimalne uslove:

- a) da ima aktivan transakcijski račun

U svrhu dokazivanja gore navedenih uslova potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

- a) Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude

U svrhu dokazivanja uslova iz člana 47. ZJN tačka a) ponuđač je dužan dostaviti Izjavu popunjenu i ovjerenu od strane ponuđača, a koja je sastavni dio tenderske dokumentacije (Aneks V, Prilog 2.) i obične kopije zahtjevane dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od **30 dana od dana predaje ponude.**

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, uslov iz ove tačke ponuđači mogu da ispune zajednički, te i dokumente koji se traže u okviru ove tačke ponuđači mogu dostaviti zajednički.

#### **Napomena:**

Dokument pod tačkom a) **u ponudi se dostavlja kao obična kopija, zajedno sa izjavom ponuđača.** Izabrani ponuđač dužan je u roku od 7 dana od dana prijema odluke o dodjeli ugovora dostaviti original ili ovjerenu kopiju (Sud, Opština ili notar) dokumenta navedenog pod tačkom a). Dokument koji izabrani ponuđač dostavlja, u skladu sa članom 72. stav (3) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, ne smije biti stariji od tri mjeseca. Ukoliko ponuđač odmah u ponudi dostavi original ili ovjerenu kopiju (Sud, Opština ili notar) dokumenta navedenog u tački a), takav ponuđač, ukoliko u ovom postupku nabavke bude izabran kao najpovoljniji, nije u obavezi ponovo dostavljati ovaj dokument.

Ukoliko traženi dokumenti kojim se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost ne budu dostavljeni u obliku, formi i prema uslovima definisanim u okviru ove tačke tenderske dokumentacije, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

**Dokaze o ispunjavanju uslova izabrani ponuđač je dužan dostaviti na protokol ugovornog organa na adresi Terezija br. 38. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač moraju biti originali ili ovjerene kopije (Sud, Opština ili notar), a isti ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od dana predaje ponude.**

**Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uslove u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu iz člana 47. Zakona.**

### **9.2 Tehnička i profesionalna sposobnost**

Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja tehničke i profesionalne sposobnosti ispuniti slijedeće minimalne uslove:

- a) - da ima uredno izvršena najmanje dva ugovora, čiji je predmet isti ili sličan predmetu nabavke - rekonstrukcija vodovodne mreže - u minimalnom iznosu: 150.000,00 KM bez PDV-a po ugovoru, za period ne duži od pet godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina. Pod sličnim ugovorima se smatra (izgradnja vodovodne mreže - Napomena: Ponuđači su dužni kumulativno ispuniti oba postavljena uslova odnosno dužni su dokazati da su uredno realizovali minimalno:
  - dva ugovora rekonstrukcija vodovodne mreže koji je isti ili sličan predmetu nabavke u minimalnom iznosu: 150.000,00 KM bez PDV-a po ugovoru za period ne duži od pet godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina.
- b) da ima na raspolaganju minimalno, sljedeću mehanizaciju i opremu:
  - Bager 0,6 m<sup>3</sup> – 3 kom
  - Kamion (kipper) 8t – 3 kom
  - Transportno vozilo sa dizalicom nosivosti 2t – 2 kom
  - Rezačica asfalta – 2 kom
  - Nabijač – 2 kom
  - Prenosna pumpa za ispumpavanje otpadne vode – 1 kom
- c) da ponuđač posjeduje sljedeću kadrovsku osposobljenost:
  - građevinski inženjer VSS sa položenim stručnim ispitom – 1 izvršioca
  - instalater VKV – 2 izvršioca



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

**Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo**

Broj nabavke: PP 88/18-P

U svrhu dokazivanja gore navedenog uslova pod tačkom a) potrebno je dostaviti:

- Spisak izvršenih ugovora (za rekonstrukciju vodovodne mreže) u skladu sa članom 48. stav 2. ZJN, koji su u vezi sa predmetom nabavke, za period ne duži od pet godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina, koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu, i
- Potvrda koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.

Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

- a) naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata,
- b) predmet ugovora,
- c) vrijednost ugovora,
- d) vrijeme i mjesto izvršenja ugovora,
- e) navode o uredno izvršenim ugovorima

U svrhu dokazivanja gore navedenih uslova pod tačkom b) potrebno je dostaviti:

- Lista osnovnih sredstava potpisana i ovjerena od strane ponuđača (original ili kopija liste) sa označenim pozicijama traženog osnovnog sredstva iz koje se vidi da u svom vlasništvu imaju tražena osnovna sredstva ili ugovor o najmu (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od dana ovjere) sa dokazom najmodavca iz liste osnovnih sredstava da raspolaže osnovnim sredstvima sa označenim pozicijama osnovnog sredstva. Ukoliko ponuđač ne posjeduje potrebnu opremu, potrebno je da uz ponudu dostavi ugovor (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od dana ovjere) kojim dokazuje da će potrebnu opremu obezbijediti putem zakupa ili na drugi način, a koja će biti dostupna ponuđaču do datuma konačnog završetka ovog ugovora.

U svrhu dokazivanja gore navedenih uslova pod tačkom c) potrebno je dostaviti:

- za građevinskog inženjera (hidrotehnički smjer) VSS sa položenim stručnim ispitom potrebno je dostaviti:

*Ovjerenu kopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu koje nije starije od tri mjeseca od dana ovjere (notar ili organ uprave).*



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

- Za vodoinstalatera VKV - potrebno je dostaviti

*Ovjerenu kopiju diplome o završenom zanimanju koje nije starije od tri mjeseca od dana ovjere (notar ili organ uprave).*

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.

**Napomena: U slučaju da se u ponudi ne dostave navedeni dokazi sposobnosti obavljanja tehničke i profesionalne sposobnosti djelatnosti iz ove tačke TD ili se ne dostave u formi i na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjavanja navedenih uslova za kvalifikaciju.**

### **9.3 Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti**

Da bi učestvovao u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđač mora zadovoljavati sljedeće uslove sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti i to:

a) Ponuđač treba da je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke odnosno da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj je registriran ili da osigura posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke:

Ponuđač je dužan **u ponudi** dostaviti sljedeće dokaze (**u originalu ili ovjerenoj kopiji**):

a) Original ili ovjerenu fotokopiju Aktuelnog izvoda iz sudskog registra ovjerenu od strane nadležnog organa – organ uprave ili notar (ili Rješenja o registraciji) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, **koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja**, a računajući od momenta predaje ponude. (Član 46. ZJN BiH)

- Datum izdavanja originala Aktuelnog izvoda iz sudskog registra (dokaz tražen pod tačkom a) ne može biti stariji od tri mjeseca od dana **izdavanja**, a računajući od momenta predaje ponude.

### **10. Ostali uslovi za kvalifikaciju**

**Kandidat je dužan da ispunjava uslov iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, te je tu svrhu u zahtjevu za učešće je dužan dostaviti Izjavu ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII (u prilogu ove tenderske dokumentacije).**



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

## **11. Ostala zahtijevana dokumentacija**

Ponudač je obavezan u ponudi dostaviti sljedeću dokumentaciju:

**11.1 Izjavu ponuđača** da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, dostaviti, u roku od 15 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, **Policu osiguranja izdatu od strane osiguravajuće kuće (original sa rokom važenja od datuma početka izvođenja radova do kraja garantnog perioda na izvedene radove u trajanju od 365 dana).** Izjava se dostavlja u originalu i mora biti ovjerena pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe ponuđača. Ukoliko Izjavu dostavlja grupa ponuđača, izjavu može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe.

Ponuđač, koji je izabran kao najpovoljniji, je obavezan da u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora dostavi Policu osiguranja izdatu od strane osiguravajuće kuće (original sa rokom važenja od datuma početka izvođenja radova do kraja garantnog perioda na izvedene radove u trajanju od 365 dana). Izvođač obezbjeđuje, zajednički u ime Poslodavca i Izvođača, pokrivenost osiguranjem od datuma početka izvođenja radova do kraja perioda odgovornosti za nedostatke u iznosima i odbicima kako je navedeno za sljedeće slučajeve koji spadaju pod rizike Izvođača:

1. Za radove, postrojenja i materijale: 100% od ugovorene cijene
2. Za gubitak i oštećenje opreme: 15.000,00 KM
3. Za gubitak i oštećenje imovine (osim radova, postrojenja, materijala i opreme) vezano za ugovor: 35.000,00 KM
4. Za lične povrede ili smrt:
  - Uposlenici Izvođača radova: 15.000,00 KM.
  - Treća lica: 15.000,00 KM

Polica osiguranja dostavlja se u originalu. Ukoliko polica osiguranja nije dostavljena na propisan način, shodno uslovima iz tenderske dokumentacije i u roku koji je odredio ugovorni organ, zaključeni ugovor će se smatrati apsolutno ništavim.

Ukoliko policu osiguranja dostavlja grupa ponuđača, policu osiguranja može dostaviti jedan član grupe, više članova grupe ili svi članovi grupe.

Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti i sljedeće:

### **11.2 Dinamički plan, metodologija izvođenja radova**

**11.3 U svrhu dokaza kvaliteta materijala koji je zahtjevan tehničkim opisima i uslovima tenderske dokumentacije, ponuđač je obavezan postupiti i dostaviti sljedeće:**





KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

## **VODOVODNE CIJEVI**

### **Ponudač je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju:**

- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**
- potvrdu o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene vodovodne cijevi (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01),
- potvrda o ispitivanju izdat od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1,
- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi u skladu sa normom EN 545 kojom se potvrđuje kvalitet vanjske obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi leguru cinka i aluminija (85% - 15%) debljine 400 g/m<sup>2</sup>,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve a sve prema EN 681.1, ISO 4633,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve isključivo za pitku vodu, prema Europskoj direktivi 98/83/CE,

Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevane uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.

Poželjno je da ponuđači prilikom pripreme ponude obrate pažnju da Atesti i certifikati budu složeni na način da imaju kontinuitet i slijed i da kvalitet štampe – kopija jasno vidljiv

### **VODOVODNE ARMATURE ZA MREŽU**

#### **Ponuđač je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju:**

- atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.
- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevane uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.

### **FAZONSKI KOMADI ZA VODOVODNU MREŽU**

#### **Ponuđač je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju:**

- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**
- potvrdu o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene fazonske komade (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01),
- potvrda o ispitivanju izdat od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu,



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1,
- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite u skladu sa normom EN 545 kojom se potvrđuje kvalitet vanjske obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi zaštitu minimalno 250 µm, uz poštivanje kvalitativnih i ispitnih regulativa GSK RAL-GZ 662,
- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju unutrašnje zaštite od epoxy sloja u skladu sa normom DIN 3476 kojom se potvrđuje kvalitet unutrašnje obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi sloj za unutrašnju zaštitu prema DIN 3476,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve prema EN 681.1, ISO 4633 i traženi kvalitet dihtunga a sve prema EN 1514-1,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve i dihtunga isključivo za pitku vodu, prema Europskoj direktivi 98/83/CE,

Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevano uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

## **FLEKSIBILNE (MULTIJOINT) SPOJNICE**

### **Ponudač je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju:**

#### **Multijoint spojnice**

- Certifikati: DVGW, OVGW ili SVGW ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima.
- Dostaviti tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**

**Sva naprijed navedena dokumentacija treba da je važeća i ista se dostavlja u originalu ili ovjerena fotokopija (ovjera od strane nadležnog organa – notar ili organ uprave i da ovjera nije starija od 3 mjeseca). Ukoliko je neki dokument napisan na nekom od stranih jezika, isti mora biti preveden na jedan od službenih jezika BiH i ovjeren od strane sudskog tumača (Ne odnosi se na kataloge koji se tretiraju kao štampana literatura)**

Ponude koje ne budu ispunjavale gore zahtjevano uslove, neće se uzimati u dalje razmatranje i iste će se odbaciti kao neprihvatljiva.

Poželjno je da ponuđači prilikom pripreme ponude obrate pažnju da Atesti i certifikati budu složeni na način da imaju kontinuitet i slijed i da kvalitet štampe – kopija jasno vidljiv

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, svi članovi grupe dostavljaju zajedno dokaze u smislu ispunjavanja uslova.

## **PODACI O ZAHTJEVU ZA UČEŠĆE**

### **12. Sadržaj zahtjeva za učešće i način pripreme zahtjeva za učešće**

Zahtjev za učešće sa pripadajućom dokumentacijom se priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilicnom pismu. Pri pripremi zahtjeva za učešće kandidat se mora pridržavati zahtjeva i uslova iz tenderske dokumentacije. Kandidat ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

**Ponudač ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije. Aneksi i prilozima iz tenderske dokumentacije se ne smiju prekucavati niti se smije mijenjati sadržaj istih.**



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Zahtjev za učešće mora sadržavati izjave i dokumente iz tačke 9. 10.i 11 ove tenderske dokumentacije i to:

1.	Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačkaka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV (u prilogu ove tenderske dokumentacije), i <b>obične kopije zahtijevanih dokumenata;</b>
3.	Original ili ovjerenu fotokopiju <u>Aktuelnog izvoda iz sudskog registra</u> ovjerenu od strane nadležnog organa – organ uprave ili notar (ili Rješenja o registraciji) ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta, koji nije stariji od tri mjeseca od dana izdavanja, a računajući od momenta predaje ponude. (Član 46. ZJN BiH)
4.	Izjavu ponuđača iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama – Aneks V
5.	Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude.
6.	Izjavu ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII
7.	<b>Dokumentacija kojima ponuđač dokazuje tehničku i profesionalnu sposobnost iz tačke 9.2 TD</b>
7.1	Spisak izvršenih ugovora (za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže) u skladu sa članom 48. stav 2. ZJN, koji su u vezi sa predmetom nabavke, za period ne duži od pet godina ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina, koji sačinjava sam ponuđač, na svom poslovnom papiru/memorandumu; Potvrde <b>o uredno izvršenim ugovorima</b> koju daje druga ugovorna strana o realizaciji ugovora. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije ugovorni organ, vrijedi izjava privrednog subjekta o uredno izvršenim ugovorima, uz predočavanje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda osigura.
7.2	Lista osnovnih sredstava potpisana i ovjerena od strane ponuđača (original ili kopija liste) sa označenim pozicijama traženog osnovnog sredstva iz koje se vidi da u svom vlasništvu imaju tražena osnovna sredstva ili ugovor o najmu (original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od dana ovjere) sa dokazom najmodavca iz liste osnovnih sredstava da raspolaže osnovnim sredstvima sa označenim pozicijama osnovnog sredstva. Ukoliko ponuđač ne posjeduje potrebnu opremu, potrebno je da uz ponudu dostavi ugovor (ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca od dana ovjere) kojim dokazuje da će potrebnu opremu obezbijediti putem zakupa ili na drugi način, a koja će biti dostupna ponuđaču do datuma konačnog završetka ovog ugovora.
7.3	Ovjerene kopije svjedočanstava, diploma i uvjerenja o položenom stručnom ispitu koje nisu starije od tri mjeseca od dana dostavljanja ponude
8.	<b>Ostala zahtijevana dokumentacija:</b>
8.1	- Izjava o dostavi police osiguranja - Dinamički plan, metodologija izvođenja radova



8. 2	<p><b><u>Dokumentacija neophodna kao dokaz kvaliteta vodovodne cijevi:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, <b><u>odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.</u></b></li><li>➤ potvrdu o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene vodovodne cijevi (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01),</li><li>➤ potvrda o ispitivanju izdat od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu,</li><li>➤ potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1,</li><li>➤ potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi u skladu sa normom EN 545 kojom se potvrđuje kvalitet vanjske obloge,</li><li>➤ potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi leguru cinka i aluminijske (85% - 15%) debljine 400 g/m<sup>2</sup>,</li><li>➤ potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve a sve prema EN 681.1, ISO 4633,</li><li>➤ potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve isključivo za pitku vodu, prema Europskoj direktivi 98/83/CE,</li></ul> <p>Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.</p>
8. 3	<p><b><u>Ponudač je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju za armature za vodovodnu mrežu:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.</li><li>➤ tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, <b><u>odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.</u></b></li></ul>



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

**Ponudač je obavezan dostaviti slijedeću dokumentaciju za fazonske komade:**

- tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, **odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.**
- potvrdu o usklađenosti kvaliteta izdatu od ovlaštene institucije za ponuđene fazonske komade (akreditovane u skladu sa DIN EN ISO/IEC 17065:2013-01),
- potvrda o ispitivanju izdat od akreditovane laboratorije u skladu sa ISO/IEC 17025:2005 kojom se dokazuje kako je ponuđeni proizvod zdravstveno ispravan te da se može koristiti za pitku vodu,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da se kod nanošenja cementne obloge koristi isključivo voda za piće, prema Europskoj direktivi 98/83/CE i da je cement u skladu s normom EN 197-1,
- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite u skladu sa normom EN 545 kojom se potvrđuje kvalitet vanjske obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi zaštitu minimalno 250 µm, uz poštivanje kvalitativnih i ispitnih regulativa GSK RAL-GZ 662,
- potvrdu izdatu od proizvođača o nanošenju unutrašnje zaštite od epoxy sloja u skladu sa normom DIN 3476 kojom se potvrđuje kvalitet unutrašnje obloge,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje da predmetni proizvođač u svojoj proizvodnji nanosi epoksi sloj za unutrašnju zaštitu prema DIN 3476,
- potvrdu izdatu od certifikacijske kuće, ovlaštene za certificiranje proizvoda prema EN 545 (akreditirane od strane akreditacijskog tijela koje je član EA – Europskog akreditacijskog udruženja), kojom se potvrđuje traženi kvalitet brtve prema EN 681.1, ISO 4633 i traženi kvalitet dihtunga a sve prema EN 1514-1,
- potvrdu od ovlaštene certifikacijske kuće da je materijal za izradu brtve i dihtunga isključivo za pitku vodu, prema Europskoj direktivi 98/83/CE,

Atestna dokumentacija treba da bude izrađena od strane akreditovanih tijela (kao DVGW, OVGW ili SVGW Certifikata ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima) za ovu vrstu proizvoda. Ista treba biti jasna da se certifikat ili atest odnosi na ponuđeni proizvod.

8.  
4



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

8. 5	<p><b><u>Ponudač je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju za Multijoint spojnice</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Certifikati: DVGW, OVGW ili SVGW ili ekvivalent o ispitivanju kvaliteta u skladu sa evropskim zahtjevima.</li><li>➤ Dostaviti tehničke kataloge ponuđenih proizvoda, <b><u>odnosno upisati kataloški broj (iz dostavljenog kataloga) za ponuđeni proizvod u rubriku: "Redni broj" - Montažni radovi u predmjeru radova.</u></b></li></ul>
9.	Izjava o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora

### **13. Način dostavljanja zahtjeva za učešće**

Zahtjev za učešće, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljen u ugovornom organu, na adresi navedenoj u tački 1. tenderske dokumentacije, do datuma i vremena navedenog u tenderskoj dokumentaciji. Ukoliko zahtjev za učešće bude zaprimljen nakon tog vremena smatraće se neblagovremenim i kao takav, biti će vraćen kandidatu neotvoren.

Zahtjev za učešće se predaje na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa, u zatvorenoj kovrti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

**NAZIV UGOVORNOG ORGANA: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo**  
**ADRESA UGOVORNOG ORGANA: Terezija br. 38., Sarajevo (prizemlje-protokol)**

**PONUĐA ZA NABAVKU: „ Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinosog mosta“**  
**Broj nabavke: PP 88/18-P**  
**„NE OTVARAJ“**

**Na zadnjoj strani koverte ponudač je dužan da navede sljedeće:**  
**Naziv i adresa ponudača /grupe ponudača**

Zahtjev za učešće se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je zahtjev za učešće izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.





KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

**Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo**

Broj nabavke: PP 88/18-P

Stranice zahtjeva za učešće se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je zahtjev za učešće izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Zahtjev za učešće neće biti odbačen ukoliko su listovi zahtjeva za učešće numerisani na način da je obezbjeđen kontinuitet numerisanja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji.

Zahtjev za učešće se dostavlja u originalu.

#### **14 .Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće**

Ponude se dostavljaju na način definisan u tački 13. ove tenderske dokumentacije i to:

Ugovorni organ: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ulica i broj: Terezija br. 38, Sarajevo  
Soba (**prizemlje-protokol**)

Datum: **14.08.2018 godine**

Vrijeme do kada se primaju ponude: **12:15 h.**

Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima. Ponuđači koji ponude dostavljaju poštom preuzimaju rizik ukoliko ponude ne stignu do krajnjeg roka utvrđenog tenderskom dokumentacijom.

#### **15. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda**

Ugovorni organ: KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Ulica i broj: Terezija br. 38, Sarajevo  
Sala za sastanke

Datum: **14.08.2018 godine**

Javno otvaranje ponuda će se održati dana: **14.08.2018 god. u 13:15 sati**, u prostorijama ugovornog organa KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, ul. Terezija br. 38,



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Sarajevo (Sala za sastanke). Predstavnici dobavljača mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Zapisnik o otvaranju ponuda će se dostaviti u zakonom propisanom roku.

## **OSTALI PODACI**

### **16. Rok za donošenje odluke o rezultatu pretkvalifikacije**

Ugovorni organ je dužan donijeti odluku o rezultatu pretkvalifikacije nakon okončanja faze pretkvalifikacije.

## **DODATNE INFORMACIJE**

### **17. Trošak zahtjeva za učešće**

Trošak pripreme zahtjeva za učešće u potpunosti snosi kandidat.

### **18. Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije**

Ugovorni organ može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za učešće, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju.

U slučaju da je izmjena/dopuna tenderske dokumentacije takve prirode da će za pripremu zahtjeva za učešće biti potrebno dodatno vrijeme, ugovorni organ dužan je produžiti rok za prijem zahtjeva za učešće, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

Zahtjev za pojašnjenje se može tražiti najkasnije 10 dana prije isteka roka za prijem ponuda. Ugovorni organ je dužan, bez navođenja identiteta privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje, u roku od 3 dana, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda dostaviti pismeno pojašnjenje svim potencijalnim ponuđačima.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

### **19. Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata**

S obzirom da se ovim pozivom za učešće zahtijevaju samo dokazi o ispunjavanju kvalifikacionih uslova (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona), odnosno samo dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 45. i 46. Zakona, u zahtjevu za učešće niti jedan podatak se ne može smatrati povjerljivim,

U skladu sa članom 11. stav (1) Zakona, podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

- a) ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;
- b) predmet nabavke, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;
- c) dokazi o ličnoj situaciji ponuđača

### **20. Izmjena, dopuna i povlačenje zahtjeva za učešće**

Do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće, kandidat može svoj zahtjev za učešće izmjeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke sadržane u tački 13. tenderske dokumentacije, i to:

KJKP " Vodovod i kanalizacija " d.o.o Sarajevo  
Adresa: Terezija br. 38 - Protokol-prizemlje

**ZAHTJEV ZA UČEŠĆE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE  
OBAVJEŠTENJA ZA NABAVKU RADOVA „ Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na  
lokalitetu Rustempašinog mosta“**

Broj nabavke: **PP 88/18-P**

**IZMJENA/DOPUNA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE  
„NE OTVARAJ“**

Na zadnjoj strani koverta kandidat je dužan da navede slijedeće:  
Naziv i adresa kandidata /grupe kandidata.

Kandidat može do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće odustati od svog zahtjeva za učešće, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od zahtjeva za učešće, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.



KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

„VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. SARAJEVO

Jaroslava Černija br. 8, 71000 Sarajevo

Broj nabavke: PP 88/18-P

Zahtjev za učešće se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem zahtjeva za učešće.

## **21. Pouka o pravnom lijeku**

Žalba se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa, u roku od 10 dana od dana preuzimanja tenderske dokumentacije.

## **PRILOZI**

- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama – Aneks IV Prilog 1
- Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama – Aneks V; Prilog 2.
- Izjava ponuđača iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama – Aneks VIII Prilog 3
- Obrazac izjave o dostavi garancije za uredno izvršenje ugovora Prilog 4
- Garancija za uredno izvršenje ugovora Prilog 5
- Grafički prilozi Prilog 6

v.d. direktor

---

Azra Muzur, dipl.inž.grad.

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 45. stav (1) tačka od a) do d) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 45. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, kojeg predstavljam, nije:

- a) Pravosnažnom sudskom presudom u kaznenom postupku osuđen za kaznena djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- b) Pod stečajem ili je predmetom stečajnog postupka ili je pak predmetom postupka likvidacije;
- c) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran;
- d) Propustio ispuniti obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu s važećim propisima u BiH ili zemlji u kojoj je registriran.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 45. stav (2) tačke od a) do d) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje lična sposobnost iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Također izjavljujem da sam svjestan da ugovorni organ koji provodi navedeni postupak javne nabavke shodno članu 45. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH u slučaju sumnje u tačnost podataka datih putem ove izjave zadržava pravo provjere tačnosti iznesenih informacija kod nadležnih organa.

Izjavu dao:

---

Mjesto i datum davanja izjave:

---

Potpis i pečat nadležnog organa:

---

M.P.

**Izjava o ispunjenosti uslova iz člana 47. st. (1) tačka a) i (4) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 47. stavovima (1) i (4) **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

Dokumenti čije obične kopije dostavlja kandidat/ponuđač \_\_\_\_\_ u navedenom postupku javne nabavke, a kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. stav (1) tačka a) su identični sa originalima.

U navedenom smislu sam upoznat sa obavezom kandidata/ponuđača da u slučaju dodjele ugovora dostavi dokumente iz člana 47. stav (1) tačka a) na zahtjev ugovornog organa i u roku kojeg odredi ugovorni organ shodno članu 72. stav (3) tačka a).

Nadalje izjavljujem da sam svjestan da krivotvorenje službene isprave, odnosno upotreba neistinite službene ili poslovne isprave, knjige ili spisa u službi ili poslovanju kao da su istiniti predstavlja kazneno djelo predviđeno Kaznenim zakonima u BiH, te da davanje netačnih podataka u dokumentima kojima se dokazuje ekonomska i finansijska sposobnost iz člana 47. Zakona o javnim nabavkama predstavlja prekršaj za koji su predviđene novčane kazne od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM za ponuđača (pravno lice) i od 200,00 KM do 2.000,00 KM za odgovorno lice ponuđača.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat ponuđača:

\_\_\_\_\_

M.P.

**PISMENA IZJAVA  
IZ ČLANA 52 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA**

Ja, niže potpisani \_\_\_\_\_ (Ime i prezime), sa ličnom kartom broj: \_\_\_\_\_ izdatom od \_\_\_\_\_, u svojstvu predstavnika privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti \_\_\_\_\_ (Navesti položaj, naziv privrednog društva ili obrta ili srodne djelatnosti), ID broj: \_\_\_\_\_, čije sjedište se nalazi u \_\_\_\_\_ (Grad/općina), na adresi \_\_\_\_\_ (Ulica i broj), kao kandidat/ponuđač u postupku javne nabavke \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv i vrstu postupka javne nabavke), a kojeg provodi ugovorni organ \_\_\_\_\_ (Navesti tačan naziv ugovornog organa), za koje je objavljeno obavještenje o javnoj nabavci (ako je objavljeno obavještenje) broj: \_\_\_\_\_ u „Službenom glasniku BiH“ broj: \_\_\_\_\_, a u skladu sa članom 52. stav (2) Zakona o javnim nabavkama **pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću**

**IZJAVLJUJEM**

1. Nisam ponudio mito ni jednom licu uključenom u proces javne nabavke, u bilo kojoj fazi procesa javne nabavke.
2. Nisam dao, niti obećao dar, ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu, uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju obavljanja u okviru službene ovlasti, radnje koje ne bi trebalo da izvrši, ili se suzdržava od vršenja djela koje treba izvršiti on, ili neko ko posreduje pri takvom podmićivanju službenog ili odgovorna lica.
3. Nisam dao ili obećao dar ili neku drugu povlasticu službenom ili odgovornom licu u ugovornom organu uključujući i strano službeno lice ili međunarodnog službenika, u cilju da obavi u okviru svoje službene ovlasti, radnje koje bi trebalo da obavlja, ili se suzdržava od obavljanja radnji, koje ne treba izvršiti.
4. Nisam bio uključen u bilo kakve aktivnosti koje za cilj imaju korupciju u javnim nabavkama.
5. Nisam sudjelovao u bilo kakvoj radnji koja je za cilj imala korupciju u toku predmeta postupka javne nabavke.

Davanjem ovu izjave, svjestan sam kaznene odgovornosti predviđene za kaznena djela primanja i davanja mita i kaznena djela protiv službene i druge odgovornosti i dužnosti utvrđene u Kaznenim zakonima Bosne i Hercegovine.

Izjavu dao:

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum davanja izjave:

\_\_\_\_\_

Potpis i pečat nadležnog organa:

\_\_\_\_\_

M.P



**OBRAZAC IZJAVE O DOSTAVI GARANCIJE ZA UREDNO IZVRŠENJE  
UGOVORA**

Naziv ponuđača: \_\_\_\_\_

Adresa ponuđača: \_\_\_\_\_

ID broj ponuđača: \_\_\_\_\_

Kao ponuđač u otvorenom postupku javne nabavke za nabavku: \_\_\_\_\_, prema zahtjevu iz tenderske dokumentacije, dajem:

**IZJAVU**

kojom izjavljujemo i potvrđujemo da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji ponuđač, u roku od 15 dana od dana zaključivanja/obostranog potpisivanja ugovora, dostaviti garanciju za uredno uredno izvršenje ugovora u obliku безусловne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 365 dana.

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ godine.

Za ponuđača:

( M. P. ) \_\_\_\_\_  
(Čitko upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuđača)

\_\_\_\_\_  
(Vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuđača)

NAZIV I LOGO BANKE

---

**GARANCIJA ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

**Datum:**

Za Ugovorni organ: .....

Informisani smo da je naš klijent, \_\_\_\_\_ [ime i adresa najuspješnijeg ponuđača, od sad pa nadalje označen kao Dobavljač, Vašom Odlukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. / [naznačiti broj i datum odluke] odabran da potpiše, a potom i realizira ugovor o javnoj nabavci roba/radova/usluga \_\_\_\_\_ (kratak opis ugovora) čija je vrijednost .....KM.

Također smo informisani da, vi, kao ugovorni organ zahtijevate da se izvršenje ugovora garantira u iznosu od \_\_\_\_\_% od vrijednosti ugovora, što iznosi \_\_\_\_\_KM, slovima: \_\_\_\_\_ ( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije], da bi se osiguralo poštivanje ugovorenih obaveza u skladu sa dogovorenim uslovima.

U skladu sa naprijed navedenim, \_\_\_\_\_ ( ime i adresa banke), se obavezuje neopozivo i bezuslovno platiti na naznačeni bankovni račun bilo koju sumu koju zahtijevate, s tim što ukupni iznos ne može preći \_\_\_\_\_ ( naznačiti u brojkama i slovima vrijednost i valutu garancije) u roku od tri radna dana po prijemu Vašeg pisanog zahtjeva, a koji sadrži Vašu izjavu da ponuđač/dobavljač ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora, ili ih neuredno ispunjava.

Vaš zahtjev za korištenje sredstava pod ovom garancijom prihvatljiv je ako je poslan u potpunosti i ispravno kodiran telefaksom/telegrafom od Vaše banke potvrđujući da je Vaš originalni zahtjev poslan i poštom i da vas isti pravno obavezuje. Vaš zahtjev će biti razmotren i adresiran nakon zaprimanja Vašeg pisanog zahtjeva za isplatu, poslanog telefaksom ili telegrafom na adresu: \_\_\_\_\_

Ova garancija stupa na snagu \_\_\_\_\_ ( navesti datum izdavanja garancije)

Naša odgovornost prema ovoj garanciji ističe dana \_\_\_\_\_. [ naznačiti datum i vrijeme garancije shodno uslovima iz nacrtu ugovora).

Poslije isteka naznačenog roka, garancija po automatizmu postaje nevažeća. Garancija bi trebala biti vraćena kao bespredmetna. Bez obzira da li će nam garancija biti vraćena, ili ne, nakon isteka pomenutog roka smatramo se oslobođenim svake obaveze po garanciji.

Ova garancija je vaše lično i ne može se prenositi.

Potpis i pečat

(BANKA)


## GRAFIČKI PRILOZI

Prilog 6

### Popis priloga

-Prilog br.1 - SITUACIJA (VODOVODNA MREŽA)

-Prilog br.2 - UZDUŽNI PROFIL



PRILOG br. 1

